

Baebele ya bana  
E tlesa



Noa le  
Morwalela wa  
metsi



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Byron Unger; Lazarus;  
Alastair Paterson

E lomagantswe ke: M. Maillot; Tammy S.

E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula


E ntshitswe ke: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2020 Bible for Children, Inc.  
Letlelelo: O na le tshwanelo ya go  
lebelela kgotsa go kwala polelo e,  
fela ga o sa e rekisi.



Noa e ne le monna  
yo a ne a obamelang  
Modimo. Batho  
botlhe ba ne ba sa

rate Modimo  
ebile  
ba sa mo  
utlwelele.



Tsatsi lengwe,  
Modimo a bua  
sengwe se se  
makatsang.



Ke tla bolaya le go  
senya lefatshe lotlho  
Modimo a raya Noa.

Losika la gago  
ke lona fela  
le tlo  
phulosiwang.




Modimo a raya Noa gore  
Morwalela wa matsi o tlo tla o  
kgorometsa lefatshe lotlhe.  
Itirele mokoro o mogolo ka  
dikgong  
tsa pina.



O dirile losika lwa gago  
le di phologolo.



Modimo a tthalosetsa  
Noa gore Mokoro a o  
dire jang. Noa a nna  
matlhagatlhaga!







Batho ba ne ba  
tshega Noa  
ga a  
ne

a dira  
mokoro.





Mme Noa  
a tswela  
go dira  
mokoro

ebile a  
tswela  
go bulelela  
batho ka  
Modimo.




Noa o ne a na le  
tumelo e kgolo  
thata. A dumela  
Modimo le fa  
pula e se  
ene.




Mokoro o ne o  
siame gore o ka  
dirisiwa, o tletse  
ka dile tsohle.



Jaanong diphologolo diatla. Modimo  
a tliša mefuta e supa ya  
diphologolo.



Le e mebedi e mengwe.



Dinonyane tse di kgolo le tse dinnye,  
le diphologolo tsotle dia tsena mo  
mokorong.



Gongwe batho bona ba  
ne ba tshega Noa  
ga a ne a tsenya  
diphologolo.





Ga banke ba tlogela  
go leofela Modimo  
ebile ga ba kopa  
go tsena mo  
mokorong.



La mafelelo, diphologole

tshotle dia  
tsena mo  
mokorong.  
Tlaya o  
tsene mo  
mokorong, Modimo  
a bitsa Noa.





Wena le  
ba losika  
lwa gago.  
Botlhe ba  
ile ba tsena  
mo mokorong.

Modimo a be a  
tswala mojako!



Morago  
ga seo, pula ya  
morwalela ya tla, ya  
kgurumetsa lefatshe  
lotlhe ka malatsi le  
masigo a le 40.





Morwalela  
wa matsi  
wa tlala  
mafelo o tthe. Ga pula e  
ema, dithaba tsothe dine  
di tletse metsi.





Dilo tsotle  
tse di ne di na le  
bophelo dia swa.





Ga matsi a nanoga,  
mokoro wa nanogela  
godimo ga metsi.  
Go ka tswa go le  
lefifi ka mo gare ga  
mokoro, mokoro one  
o bolokile bo phelo  
jwa Noa.



Morago ga dikgwedi tse  
tlhano tsa morwalela,  
Modimo a romela lerole  
le le omileng, ...





... mokoro wa tla  
wa ema godimo ga  
thaba ya Ararat.



Noa a nna ka mogare ga  
mokoro, malatsi a le 40  
gore metsi a fokotsege.



Noa o rumetse legakabe le leeba ka feseetere. Fa e sa fetlhela lefatshe le le omileng, leeba la boela kwa go Noa.





Ya re morago ga  
beke, Noa a leka  
gape. Leeba la  
bowela morago  
le letlhare mo  
molomong.





Morago ga beke  
Noa a itsi gore  
lefatshe le omile.  
Fa leeba le sa  
bowela kwa go ena.



Modimo a raya Noa; e ne  
e le nako ya go tswa mo  
mokorong.



Mogo le ba lelapa la  
gagwe ba thusa go folosa  
diphologolo.



Noa o ne a  
itumetse  
thata!






A direla Modimo  
setlhabelo gonne o  
mo phulositse le

ba lelapa la  
gagwe mo  
morwalela  
wa matsi.






Modimo  
obele a naya  
Noa tshepiso  
e ntle a kasetle

gape a a  
tlhola sibe sa  
motho ka mo  
rwalela.





Modimo o  
bele a naya  
segopotso se  
se golo sa  
tshepisa

ya gage.  
Modimo o beela  
setswao sa go  
bontsa tshepiso  
ya gage.



Noa le ba  
lelapa la gagwe  
ba simolola bo phelo  
bo bosha morago ga  
morwalela.



Ka nako,  
ditlogolwana tsa  
gagwe dia tlala naga  
yotlhe. Batho botlhe  
ba di tshaba  
tshaba ba  
tswa

go Noa le ba  
lelapa la gagwe.



Noa le Morwalela wa metsi

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo,  
Baibele,

e fitlheletswe mo

Genesi 6-10

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."  
Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka  
Modimo o montle o re direleng  
ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse  
disasiamang, tseo a dibitsang sebe. Kotlo  
ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata, o  
rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu,  
gore swela sefapanong ka ntlha ya dibe tsa  
gago. Jesu a phela gape a ya gae legodimong!  
Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore  
a go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo  
a phele mo go wena, o tla phela le  
ena go ya bosakhutleng.





Ga o dumela gore se  
ke nnete, bua se go modimo:  
Morena Jesu, ke a dumela gore o  
Modimo, wa nna motho o swetseng dibe  
tša rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o  
tsene mo bophelong jwame, o intshwarele  
dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo  
jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena  
go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go  
obamele, ketle ke go phelele jaaka  
ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bue le Modimo  
tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

